

Lolɔ̄-Mawu, si di be subɔ̄la vavówo

traduit de « Gloire à toi, Dieu d'amour »

$\text{♩} = 80$
mf

1. Lo - - lɔ̄ - - Ma - - wu, si
 2. Ye - - su, Ha - - lɔ̄ - - lɔ̄
 3. Wò me - - nu - - ve - - ve -

di be su - bo - la va - vā - wo Na -
 la fe go - me - dō - kpe li - ke Nye
 nu, si - wo fo fu l'E njko me, Wo

bɔ̄ le wò Fo - fo n̄go l'a - fi, woa - ka -
 kpe gba - dza gba - gbe la, si wo - gbe e -
 ka - tā tsō gbe dē - ka le ha dzim le

mf

fu wò ! Tsā la, nè - yla do - kui - wò
 gbe sia ; E - x̄a - si na wò dži, yé
 n̄go - wò. Gbe - do - x̄o kō - koe sia mee

p

dē wò du - kō - la, Ke a - zo la, Kris -
 wò - dzea - ni na mí. Ka - fu - ka - fu, bu -
 wò Gbō - gbo no - na, 'Ye Ma - wu, ka - fu -

A musical score for two voices (Soprano and Alto) and piano. The vocal parts are in common time, with a key signature of one sharp. The piano part is in common time, with a key signature of one sharp. The vocal parts begin with a melodic line, followed by lyrics in Chinese characters and their phonetic transcription. The piano part provides harmonic support with sustained notes and chords.

to fe vu la te mí va.
bu ne le Ma - wu fe - - me !
ka fu tso - na he yo - - ne.